



Khathaza o vha a tshi funwa nga maanda. Vhabebi vhawe
vho vha vha tshi mu itela zwo^ghe zwine a funa.

Khathaza o vha e ene musidzana e e^ghe.

O vha e na khaladzi dza rathi.


Vhabebi vha Khathaza vho vha vho mu lema.



Liñwe ḫuvha Khathaza o vha a tshi ṭoda u tamba bola na khaladzi dzawe.

"Ni nga vhaisala," mme awe vha ralo vha tshi mu luvhelela.

Khaladzi dzawe dza hana u tamba bola nae. Khathaza a thoma u lila.



Nga murahu, Khathaza u a ɻenga hayani, a shavhela
dakani.

A ɻi vhudza u ri, "Ndi ɻo vha sumbedza vhoɻhe uri a thi
rwana."

A gonya muri mulapfu.



Vhabebi vhawe vha ḥoda Khathaza ḥakani u swikela vha tshi mu wana.

Vha mu luvhelela uri a tse, fhedzi a hana.



Khaladzi dzawe dzo lingedza u mu kwengweledza. Vha vhidzelela vha ri, "Khathaza, kha tse, u ḋo ḋi huvhadza."

Muṇwe wavho a lidza luimbo lune a lu funesa, vhaṇwe vha imba.




Tsinyuwo ya Khathaza ya thoma fhungudzea nga zwiṭuku
nga zwiṭuku.

U thetshelesa luimbo zwo ita uri a dzike.


Na ene a thoma u imba.

Fhedzi o vha a sa athu q̄iimisela u tsa.



Khonani yawe ya mbiluni Sihle na ene a ḫa u mu ḫuṭuwedza uri a tse.

Sihle a huwelela a ri, "Khathaza, kha tse, kha tse. A thi ḫodi a tshi lovha."



Sihle a lindela a sa fheli mbilu. Khathaza a fheleledza o tsa.
A kuvhatedza Sihle.

Sihle a vhudzisa, "Khonani yanga, ndi ngani o shavha
hayani a gonya muri?"



Khathaza a ḥalutshedza a ri, "Ndo pfa ndi songo takala ngauri vhathu vhoṭhe vha nnyita ነwana."

A engedza, "Ndo vha ndi tshi ṭoḍa u vha sumbedza uri ndi nga kona u ita tshiñwe na tshiñwe tshine tsha itwa nga khaladzi dzanga."



Muṭa wa hawe wa mu itela phathi u itela u pembelela u vhuya hawe hayani a songo huvhala.

U bva nga ḥeneḥo ḫuvha, khaladzi dzawe dzo tenda
Khathaza a tshi tamba bola nadzo.